

14

10-16

miscellaneous items of Sekōtōro's tribe

Ref. 836 ³ history. A13/8/116 K34/116 J.M. Motheana.

14.

- 1 Lefale Moroto wa go e ke Makhilwa re bolotho Mothapuni. Re bolotho le "Masekane" Mothapuni ke mo e lehono go agile go "Mantsana" morodi wa ka ke "Mponyane," "Komosasa" kapa Khomishinare, e be e le "Sekhushimane" morwa wa go e ke Mmfanyane, Mmfanyane yena o dula "Pepene" Pepene ke thilene ya go kwa "Tzaneen" go ya thoroopone Lyedsdorp. Leina la Mmfanyane le lethe bego ke base (Selaete). Lefale ke Mokhekolo wa bogolo-golo. Mapono a pele a thenethe Ribana, the "Ribane" ke moe go nago le thekolo tha khosi Mantsana. Mapono ka maswatse re be raa bona the Ribane e be e the ka Motswana batho ba ile ba tsabela thabene ya the "Ribane" "Maswatse" bona ba be ba feta, ba ekwa ga gabo ka thoko ya "Mapulane", ke ona Maswatse a pele (1) Khosi "Masekane", papago e ke "Timamogolo" le Mathsengwane (1) Mathsengwane yena ngwana wa gago ke Mathobela. Mathobela o be a tserwe ke Mokwane Mokwane e be e le dikhosi ka lapene labo; fela ba be ba tha the naka la pula.
- 2

Lefale yana o re Maswatse e be e ke ke ditsie bontsi bja bona ba bile ba khathisa ge re gedimo ga thaba ya the Ribane. the "Ribane" ke thaba yee re bolokilego re be re re go bona ba e tha re thswabe re ye Lewale melora go sale banna gedimo ga the Ribane batho ba khale e be e le dithela motho wa rena ge a thaba ka lerumo o be a golla bjalo ka khomo ge o lla bjalo ke motho re be re re ke morwa mang? Papago e be e le mogalifi yena o betse mang!

- 3 Lefale lehono o re ke ene dilo tse di kwalago go duma bjalo ka mothoro batho ba mmotsa gore ke folai-mathsene Lefale o tha bja ke batho ba makhwa a re ba e thela nako mane, bosego le mothegare ke buru-buru mo gedimo o re Difalal-Mathsene ke tsona dibolaya naga. Yena Lefale gabane yena o theba motho ka lentsu le gona ge o bola-bola le yena o ya khowella le gona ge o bola-bola le yena o nyakela motho yowe ka diatha ge a tswere ke gona a khonago go go botsa ditaba. Lefale o re re botse baredi ba difolal-mathsene ba boele gagabo. Difolal-mathsene ke tsona di thibela pula gona. Khale-khale pula e be e na methene ya lehono re kwa gore makhwa ba fofa ka difolal-mathsene kowa maruni

4 pula e thsaba medumo ya tsona difofa gedimo Masekone khosi
 tsa Makhutswi ba hwile ba thabana dibolaya naga. Lefale leina
 la gagwe ke Modimo. Modimo ke lona leina le a le filego ke
 papagwe, fela go tumile lefale o dula Khelese (Galesi khaiswi le
 noka ya Salate. Ke yena motala theletene tha "Makhutswi"
 Makhutswi e bile lefathe le le tumaga ka magosi a lona a go
 theba pula, Pula e be e nesa ke bo Masekane, bo Mathsengwane bo
 Rakhalokwana a lenthewe thapa la go sita banna go phosa, bo-
 Timamogolo, ke bona banisi ba pula. Ba be ba dula the go rwana
 naga ya marena. Pula e hwile le bona. Methewe yeno go sethe borena
 go bana ba bona; bona bo Mathsengwane (11) Pula ga ba the e nesa
 5 le bona magose kapa dikhosi ba banwe ba bona gore dilo ka moka di
 diya ke Modimo, ba le botswa ke go dule ga goba go se bone.
 Le go gana ge motho a go eletsa ke mowe bontsi bja batho re
 fyelang gona.

Dikeletso ke tsona di ka re pedisa, motho o phela ka keletso
 yax yo mongwe, goba the the kwa go Moyene wa yo o phelang le yena.
 Dikhosi tsa khale di be di the ya rute bana ba bona ge re le bona
 ba the go nesa pula, ka moshomo wa gore ba bontse bana ba bona go
 nesa pula, ka go se bontse bona go fetola dithare.

6 Dikhosi di bontsa bana ba bona dithare tsa go nesa pula ge
 a bona gore bophelo ga bo gona go yena. Ke mowe go fyelang batho.

Ditaba tsa mokhekolo Madibi, moroto wa gagwe ke Masole. The
 reto tha moroto ke masole maripela malwa ka mphaka ke ge ba ethatha.

7 Madibi ge ba bolla Molobe wa bona ba bolothego le bona ke Mataola
 wa ga matho papage e be e le Timamogolo. Re bolotho the gorwana
 re bolotsitse ke yena Timamogolo. Timamogolo yena o hwile ge ba
 ditsi the go rwana kathe gorwana gona le lethapa leina la lona ke
 Dinyao. Lona ge motho a feta go lona le be le go butsisa gore bo-
 mme ba thaille go falla dithaga raga? Le thapa le be le dutsi
 tselene le be le tsosha batho ge motho a ya go lona o be o no kwa
 ka meriri ka gore kau-kau motho a thome ke letsogo, le thile la
 homola go bola-bola gore go e hwa yena Dinyao. Dinyao o be agile
 mothe wa gagwe ka thetholo ga lona le thapa lewe le lona e bego
 e le lona Dinyao.

Madibi yena o tswalwa ke Moropo. Moropo o be a dula ga Ma-Metse ga Ma-Metje khaiswi le Lepelle Lepelle ke noka ye e bego khaiswi le thaba ya lewa le Magodi. Lewale Magodi ke thaba ye kholo kwa lefathene laga Mametje. Moropo yena o tswalwa ke Maile, Maile papagwe ke Shothe. Shothe yena o be a boya bokone, thelopo
8 rena re boya Mamago. Kubu thaba ya tsakwe, rena re boya Mamago, kubu bookama tsakwe kwowa ga thabana ya Mphora mogudi, ga Mabele Mabukwa gedimo, ka fathe a thesho a bukwa e the le gabo.

Moganapedi yena o be a boya gona moe ga Mametje. Moganapedi yena e be e le khadi ye kholo ya ga ba ga Masete. Moganapedi yena o be a boya bogadi, Moropo yena o be a dula thabanene ya Mosisile. Khaiswi le moe go bego go dula Khwadi ya motse. Mo khomona wa Makhutswi. Moropo o hwile gona moe. Mosisi, Moropo Mosadi e be e le Makwete, Makwete ke mothabine e be e le
9 mokhomana wa thabini. Leshaba le lentsi la batho le fedile ga Matsipi, Ntweng. Ntwa e be e le ya ba Makhutswi le Matsipi Matsipi yena o be a dula Magakala ga Mafefe. Ntwa e tha megile ka go ba ka bososi. Matsipi yena a rapa ba Makhutswi e be e le mosadi o be, a ba rapa gore ba mo thuse go thabana. Ke yona ntwawe e be ya fedisa leshaba. Ntwa e be e lwa ka dithunya tsa khale Madibi yena o dula thekotini tha Lekhang. Madibi yena o tha losa ka ba ga Mothsana ba ga Mothwana ba ke bawe ba boya go the thopone.

The re tho tha bona ke the ke rena ba Mothsana a Male setse
10 Mothsana ke ra subella katuka the khomo di boye Molorane kowa gabo Makora a le site pela dithena Mabje. Ke the reto tha ge be e thetha ba khanela thele. Mekstena, ge ba khana le ge ba retwa ke boe x ba the bana go le bona gore ta motho ge othe ba moe o bo yago gona ke yona thela go reta motho ka the reta direto go kwala tsa boe bo Mphokolo, Mawoetje, bo Morape, boe ba khanwe thweng ka morago ga ntwaya Maswatse Mawoetje yoe wa khale ba retse yoe e be go the (Secretary) Mongwadi wa lekhotha la Banarene. Ke yena yoe le yena e be go wawoetje (11) Mawoetje (11) yena papagoe ke Maphoo Maphoo ke yena yoe ebego e le yena molitsi wa pitsa

- 11 ya khosi J.H.N.S. Sekholobyana ke yena yo gobego go re
 Khomissinare ya thoropong kapa pitsa ya ditaba tsa khosi go be go
 lets a yena phalafala Maphoo morwa gagwe ke Mawoetje (11) Mawoetje
 yena ke ngwana wa pele, moratho wagagwe ke Molobedu yo mongwe ke
 Morwana yo mongwe ke Ntaupulane yo mongwe o be a thoka ka the-
 gorwana Maphoo o tsere basadi ba bebedi, ke Poola, ke ngwana
 Motupa "Motupa" ke yena Madubo. Yo mongwe ke Mamokene ke wa ga
 Matho ngwana wa ga goe ke Mathsengwane ke wa ga Mothsana. Maphoo
- 12 yowe a bego a letsa phalafala ya J.H.N.S. thekhalabyana Paola ke
 ngwana bakhomana ba ga Nkwana Paola ke yena mosadi wa pele Maphoo
 papagwe ke Mawoetje (11) Mawoetje (11) ke yena J.M. Mothsana ke
 yena yoe go tho ga the lemone tha 1948 le yena a thene go go
 a homa le banna balekhotla la Banavene ka selemo tha 1945 o be a sho
 ma le bas Flgbeg thoropone ya the khowene the thegolo gona kwa
 "Tjaaneseborogo" (Johannesburg) o be a shoma moshomo wa go
 riekisa lebenkele leina la lebenkele ke (Union Balaar) 69A Kotze
 Street, Hillbrow. Le lekhowa le o be a shoma le lona ka
 tswanelo ka lebaka a thipidisa diphatho tse go rega gore ka
- 13 makhowa mo thoropone Johannesburg. O be a the pela go e netsa
 mothe wa the khowene byale ka ge moshomo wa thoropo o be o kwela
 pele a le go aga. Dinto di be di godisetswa go ya gedimo dira
 dio posetese gore dinto di ye gedimo godimo doropo ya the khowene
 ke ye bothe kudu ena le moago o mobotse kudu Mawoetje (11)
 yowe papagwe elego Maphoo yena o tsere mosadi ga ba ga Maile
 mosadi wa Mawoetje ke Maserite ke badumedi mo leinene la Modimo
 ke Majakane ngwana wa Mawoetje ke Kheresemose yo mongwe ke
 Mankwanyane, methene ya ge e the mosimane o be a rata go thusa
 batho ka go ba disetsa dikhomo, Mawoetje yana o le thwe ga makholo wa
- 14 gagwe Makholo wa gagwe ke Mashebyane Mashebyane yena o be a tsere ke
 Maduba wa ga Motupa ba be ba dula Phokene Madubu le Mashebyane ba
 hwile, ngwana wa Madubo ke Paolo, yox mongwe ke Mantsopi,
 Mantsopi ye o hwile, yo mongwe ke the Kale, Mogome, Mokwape,
 Legafi ke bona bana ba Madibo, o thelefile ga makholo wa gagwe
 ke moe ga nkwanag ga khosi shikwane "Shikwane ke yoe le lehono
 a dula ga ka thase ga Kolokotane, Mawoetje ngwana bo ke Molebedu.
 Be ba agile Tsitamelodi.

Tsitamelod ke letha le lebego ka go ya borwa bya noka ya
 Makh tswi, le thapa lewe barego ke Tsitamelodi bale rethe leina ka
 15 gore ge o feta go lona o be gore o letsa molodi o le dikuloga ge o
 letsa molodi ga one lethapa ka goba le gore go o feta go go lona
 o letse molodi lethapa ke Tsitamelodi lethapa la aparetsa naga ka
 leina naga ya Tsitamelodi ke moe le gono go agile go Maburu ke moe
 thekotini tha noka ya Makhutswi go be go agile dikhosi tsa
 Makhutswi di bego di agile gona. Ke moe go wala go gore dikhosi
 di be di diya metholoka methola batho Khutswi ke bona ba ba go
 thena lefathene la Makhutswi. Ke moe go be go retwa direto ka
 direto ba be ba ekwa ba tsaba motsabo wa nwa moe ba ithego ge
 16 ba thena khosi ya bona ya thena ke Matho, ba magakala ga Mafefe
 ba makhutswi nwa ya bona ge ba e bona ge elwa ba ga Mafefe
 nwa e bonwe ke Masoboro, masoboro ba be ba e re bo ba thaka
 naga ba athana ka ditupa.

Masoboro ba Makhutswi ba ya go bona kosha ya ma-soboro,
 a Magakala, nwa e thomile ke barwa sekwati se ba thoma nwa ba re
 dikhomo tsa ditsupya dia lwa re tho bona mphenya inwe. Nwa e
 thomile ke morwa Motse le Maremanyane. Ke barwa ba thekwati
 bawe ka moka ke thekwati kapa Sekwati, nwa e be ya thenella ke
 makhowa bose gwa tese guatela masole, bo bassa a be le e be e le
 Maburu ba ba balwang ka bontsi, morena Masile e be e le moruwi,
 17 ka dikhomo, dikhomo di ile tsa tseisabasadi ba ee ba Makhutswi
 bo gothusa go baree ba thekwati ba elwa. Thekwati, ~~na~~ le
 Maremanyane e be e le bana ba monna ba be ba lwela borena bya papa bo
 na. Nwa e lwele thebaka the thetelle, nwa ya masoboro e thoma
 Phulone, ge go ilwe go disa dipudi goba dikhomo mashoboro nwa
 ya bokathe ba ka ethoma ka thela ye, ge a ka letsa lengwane,
 yo mongwe le yona a letsa a le mothone o mongwe yola wa go letsa
 pele o thare go yowe a letsang la bobedi phaga-e-the, yowe a letsit-
 tseng la bobedi le nna phaga-e-the ke moe ba thebang ka ona
 18 mangwane gore lengwane go letsitse mane ke moka ba thakana ba lwa
 ba go bona lebona ba batamela go bona, ba bangwe ba re re alamola
 bala banwe le bona ba there lesane re bone, ke gona ge o thenelwa
 go bane bashimane ba sega ge ba bona gore yo mongwe o ya ~~thaxix~~
 thola, nwa e tha lwa letsatsi ka moka.

Mashoboro ge ba thakane e le bona fela ba byaka dikhomo tse
 pedi tsa dipoo, mashoro ke batho ba thethepela ka dithopha ka theba-
 ka the ba ratago go bina dikosha o tha bona ba thoma ka go bina, ba
 khobakana khaiswi le lebatho moe elego khaiswi le methe ya bona
 ba thoma ka go ruta go tia moropa. Moropa wa khosha ya bona ke kaoti
 19 ga se gantsi o ka bona ba bina khosha ya bona ba thena dikharebe,
 dikharebe tsona ke banenyana banenyana bona ba bitswa mathumasha
 mathumasha ona ke thaka iti ya dikhabe, byalo ka ona mashoro ke moe
 go thakano dithopha tse pedi mashoboro le mathumasha e be thela ka
 theti. Ke moe ba tha thoma ka mabana ge ba bina, ge bona gore ba
 khona go bina o tho bona ba thoma mothe gare mothe gare ge ba bona
 gore ba khona gape gore ba khona go bina o tha bona ge batho ba
 khanyoga go ba bona. Ka morago ga moe batho ba khopela mothe wa
 khosi ya bona, gore re thele go go khopela gore re the re bine
 20 (morena) khose o the go bona go lokile bana ba ka gomang bona batho
 goma ka lethabo le legolo gobane bakwele gore khosi o bolethe mole
 yena a thago go dimela khosi le yena o tha botsa banna bothe ba
 mothe le bona bathe ba thebe gore mashoboro ba rata go thisa
 khosha. Khosi ge bianthe batho ba thilego ba bona yena ge a bona
 gore ba binthe o ba thabela khomo e tha lethabo le legolo go
 mashoboro le mathumasha.

Khomo yoe ka yona ke ya go leboga mino wa kosha ya bona.
 Mashoboro le bona bana le moete pele khomo ge ba thabile ba thake
 bega khosi ka nama ya lethakori, ke thona thebego tha morena ke
 thona thebego tha nama tha khosi go begwa ka lethakori, nama e tha
 21 jewa ke mashoboro botho ba matho ka lebona ba thatho ka bontsi
 go thaga bona le go khopela nama. Ge nama ya khomo e fedile
 mashoboro ba bona gore ba ba tha khathisa ba tha re go khosi Re re
 difate a di bulwe yena o the re le ya kwala bana ba ka le yena
 o tha boyetsa tumedisha go banna ba mothele bona ba thabeisa lentsu
 go mashoboro. Mashoboro le bona ba boyela moe ba go thoma kosha
 ya bona gona ge kathe baka batha lebella moe ba khopela go gore ba
 bine ba thoma go khopela dintonene le methene ya bakhomana.
 Dipudi le tsona o no thaba ga go ganwe bona ga ba na taba le
 go shoma, ba shoma ka go bina ba

836

22

shomela nama ke ona go ba bona gore ke lona lethabo mono
Makhutswi boshoboro bo thogethwe ke moroto wa madikwa moroto
wa bagwera ba Mathaengwane. Mathaengwane moroto wa bona o be o le
ka lephatsi ke rena, Madikwa. Bagoera ba Mathaengwane wa roga
madikwa o the fetella, wa roga leba ba tharogoega. Ka morago
go ona ga go tha mashoboro boshoboro bo fetsitse ke thutho batho
ba phakisa gore mashoboro yaba bana banyana bo tswa gore thenane
dikolo Makhutswi boshoboro bo fedile ka khosi the Khalabyana, gore
a be the kolone tha pitasepeke, Pietersburg.

23

Ditaba tsa mokhalabye di tsepu moroto wa gagwe ke Mangana.
Re bolotsitse ke Matuba, khosi re bolotsitse ke Rakhholokwana moeta-
pele wa moroto e be e le mantsope. Mentsopi ke morwa Rakhholokwana.
Mantsope o be a hwa khajtswana Mosadi wa gagwe ke Thsakala e be
e le ngwana Motupa ngwane wa Mantsope ke the a go the the agothe
o be a tsere ke Taola, Shai. Ga Taola o be a thala lehono a tsere
Phokene, (S alate Eastate). Ngwana wa gagwe ke Mashupulle.
Mashupulle yena o tsere mosadi ga ba ga Mathaba. Ba ga Mathaba
ke bona dintona tsa ba Makhutswi, mosadi wa Mashupulle ke Mmabareki,

24

papagwe ke Mmalebogo. Mmalebogo o be a dula Moswaswa. Ditsepu
yena mosadi wa gagwe ke Patswa, Patswa yena papagwe ke Monare.
Monare papagwe ke Morwankhona. Morwankhona yena ke wa ga
Molomodi. Monare yena o hwile Jemane, the Palone, ba be ba agile
Mokwena. Lehono ke (Toulo). Toulo ke gona nagene ya Mokwena
methe yeno go tsi dintho tsa Maburu ba ba lemilego dikwitini tsa
noka ya Makhutswi ngwana wa ditsepu, ke the selo, yo mongwe ke
Masile. Ditsepu yena o re khosi Rakhholokwana o be a thokomela
kudi go nesetsa batho ga pula. Go theba mabaka yona gore byano

25

ke the le mo ke moka a thome go lokisa dipheko tsa yona. Le tsa
go thibela thefako le tsa go thibela borwa borwa ke phefo ye kholo
ya ledimo. Ledimo lona ge le fofa le wesa methare ye megolo
ledintho o be a dira tsewe gore batho ba be le mabele, a mantsi.
Dikhosi tsa khale di be di re ge di bona gare letsatsi le fisa
kudu batho ba sitwa go lema ka baka la letsatsi, ba be ba tia
mphoko gore pula e ne, mphoko ke dithare ba epa dingaka ba fa
dikhosi. Dikhosi le tsona di felale ka tse dingwe ba kothe ba
tseele manakeng ke moka ba bitse bashimanyana ba ba thathe be go go

- 26 e thela basadi, bashimane ba bitswe ka bontsi gore ba enetse lefathe lewe go dutsigo batho bashimane ba botswe gore yo mongwe le yo mongwe o tsware lenaka la khomo. Naka la khomo le tselwe dithare dithere ge di kothilwe di tselwa methi a mantisi gore a the fele bashimanyana bo tsela methi ka manakene ba fiwa thago tsa mabatho punya methi ba tia mothe o mongwe le o mongwe mothe ba tia phone ya moe gone maforo motho yoe agile go mothe monye mothe yena o tha fa bashimane khogo goba shelene. Motho ofa the ana go le thona mafela, le ona a ya fiwa.
- 27 Dilo tsewe ka moka di khobakana mothene wa khosi gore ge go fedile mphaka so ba nwe gore ma-tia mphaka ba dirile byane, ge go tholosega gore go ene the go sethe mo ba sitwang go ya, ba fiwa khogo goba shelene 1/- ka morago ga matsatsi a the makae pula e thoma go na. Pula ya pele se e nele batho ba batswa gore ke ya mphaka e mane letsatsi ka le ti e le theila, ke letsatsi la bobedi batho megole ma ba be ba tha pane khomo ba be ba lema ka diatha ba theo pane khomo goba pokolom, mabele ba be ba e ba le ona go feta methe yeno so lengwang ka dipane, byalo dikhosi tsa byano
- 28 di ya etsisa se di bona gore letsatsi le ya fisa, ge pula e pikisa gona goba di ye o tia mphoko ke moe ba thathe begego gore pula e thebya ke dikhosi. Dikhosi tsa byano ke dithaela gobane leele go nesa pula ga ba thele gona ga ba e dikerekeng so rapela Modimo gore o nesetse batho pula. Dikhosi tsa byano ba fethe dilone ka moka ba bangwe go ba rate le go dikolone ka fa go isa bakolone, e no ba dikhosi byale kaga go thebya gore yola ke khosi.
- 29 Ditaba tsa mokhekolo Mmasatsana moroto ke Melau ba thathama ke Matuba. Re botsitse ke Methe tha-bine Mmasatsane. Yena o be a tserwe ke Samoele. Samoele ke monna wa ga Rakhwale goba Rakgoale, b be ba dula Mashilu. Mashilu, ke thefate ge o ekwa ka muru wa noka ya Makhutswi, se ba thesile Mashilu ba be ba tha Makhutswi, re be ra dula the Duma. The Duma ke ka megoruni ga dithaba dithaba ke bo Ntswe le Khwedi. Samoele o hwile gona theduma. Samoele e be e le moruti wa kereke ya (United Apostolic Meth. Church) kereke ya (United Apostolic Faith Church) ke yoe o bego mo barego ke (International Headquarters, Tower Hall, Warlterville, Road, London, N.19. England)

- 30 kereke yena e kowa fathe la moswa Mawethe, ke yewe lehono e thene go lefathene la Makhutswi. Makhutswi kereke ye ya United Apostolic Faith Church e ka the Duma. Ke yona e bego e thena ke bo-Samoele yowe a hwile go gona o be a letsa go ro batho Sokologane, ba ba dumela go ba ba ba kolobetswa ke na Samoele. Samoele yena morwa wa gagwe ke Mabolane. Mabolane ke yena morutisi wa the kolo tha moshate School o ruta le Tichere Thobejane. Thobejane leina la gagwe ke Ramotsatsi. Ramotsatsi yana o thene thekolo the the
- 31 go lo tha Pitisepeke, Pietersburg. Ke moe a feditsego borutisi bya botichere yo mongwe ke Mawoetse ke wa ga Mothsana, yena ka thele motha 1948 o be a joina thekolo the thegolo, tha Kholitsi leina la kholitsi ke (Union College) o joine thepuku ya botsela la stad. VI ke yona yewe bona gore thoto ene nete fela le ge gole byalo Mawoetse ke tichere. Ke morutisi wa kereka kalo bone, o eletsa basadi ka lentsu la Modimo. Mawoetse ke yena yoe bego mongwadi (Secretary) wa lekhotha la Banarene, Advisory board) ke lekhotha la dikeletso.
- 32 Mawoetse ke yena morwa Maphoo ke ba ga Mothsana Mabolane morwa Samoele ke yena yo e bego morutisi the the go lotha Makhutswi leina ke (the) Principal, Zakaria, Rakhwale, L.S. Rakgoale lehono o rutisa moe thefatene. Leina la thekolo ke thona Moshate School lena o thomile kereke, leina e the kereke ka e ti le ya the Duma. Kereke ya bobedi e khaiswi le gae ga khosi Mathsegwane morwa the Khalabyana Johannes yoe ke yena theilego thekolo gore a boya thekolone the thegolo tha Pitasepeke, Pietersburg. Thekolo
- 33 tha banarene ba ga thekororo, kapa Sekororo the theile ke yena the khalabyana mma khosi the kholabyana ke thegwapa ke wa ga Mogale thegwapa ke yena bana bo Khwadiyamotse, bakhomana ba Makhutswi kereke yewe e bego gona moe go dula go bo Mathsegwane, Mathsegwane e tha dula go gona moe Mosunana moeta pele ke yena morwa Samoele le yona the Secretary ke yena Mawoetse (11) bothatha ba batho le fathene ba bothata le go thelo the bathe bonago, fela mohola ba o bolana ba thore te gore ba e Tire moholo, moholo
- 34 o bongwa ke bowe ba dirishanang.
- Ditaba tsa mokhekolo. Mothago moroto ke Masole, re bolotsitse ke Timamogolo magoe ke mothago magoe Mothage ke ngwana Nkwana,

yena ke mothago mothago e be e le Mokhomana wa ga Nkwana. Mokotho yena o tswala ke Mabilu Mabilu gagabo ke ga Nkwana, Mokotho le Mabilu ke bana ba monna le Mabilu le Makashala. Le Shikwane Shikwane ke yena khosi ya ga Nkwana o dula Khubetswane. Khubetswane ke ka fathe ga thaba ya Kolokotone khosi ya ga Nkwana lehono ke
 35 Shikwane, ke wa ga Phasha. Mothaga yena o tswala ke Timamogolo ba gatsa Timamogolo ke Mantsana. Mantsana yena o kwa bo Khaga. Yo mongwe ke Mathuhu o be a hwa Puthu Mathuhu mosadi wagwe ke Maleho ke khaitsemi ya Moloto yo mongwe ke Madubo. Yo mongwe ke thekhoru yo mongwe ke the Shane thekhoru o be a tserwe Khautswana the Shane thekhoru o be the Shane yena ke khosi ya Khautswana.

Mothago o be a tserwe ke Mawoetse wa ga Mothana. Mawoetse yena ngwanabo ke Ntsipulane. Mothago le Ntsipulane wa pele ke Ntsipulane. Ntsipulane yena ngwana wa gagwe wa pele ke Dingwati yo mongwe ke Morwana. Ntilane yena papagwe ke Ntsipulane (11)
 36 ke bana ba motho le Maphoo ba bangwe ba hwile, Dingwati o be a tsere mosadi ga Nketse. Nketso ke wa Mathaba. Nketso o tswalwa ke Kokobetsa. Dingwati yena ngwana wa gagwe ke Mankhoko. Mankhoko o be a tserwe ke Mokhale. Mokhale yena papago ke Mokhoma. Morwana o be a bolawa ke Leruma ka thethunya ba be ba le morakene. Ba be ba letsa pye, tsa pye ke khaiswi le (Ofcolaco) o molalle ka thethunya tha the khowa, ke dithunya tsala tsa khale ba be ba e ya go tsoma ba salane ka nthago. Thethunya the be the tha thethwe kolo tha kwesha ke mothare ya ba the ya thunya Morwana a ba a hwa. Ngwana wa Mothago goba Mawoetse (11)
 37 ke Morape, yo mongwe ke Nkhonane, yo mongwe ke Nthekhe, yo mongwe ke Mankwanyane yo mongwe ke Matinye yo mongwe ke Setagwa, yo mongwe ke Mpalene yo mongwe ke Ngwana Mohuba, yo mongwe ke Mokhadi. Morape o be yena a tsere mosadi ga Mametje ngwana wa Morape, ke Nthekhe le Sebedi le Mankhonyane le Matinye, le Labane le Mokhadi, Nkhonane yena o be a tserwe ke ba ga theTagwa monna wa gagwe e be e le Moshathi ngwana wa bona ke Mashegerepe, le Mathokone le Mosisile, yo mongwe ke Mamoreka le Ngwana Makhutswi Mmakabe yena o be a pisa mosadi ga Madulo. A thoga a ya bokholwa thekhowene. Mosadi a sala a beka ke Mpalene. Mpalene yena
 38 ngwana wa gagwe ke Ngwana-Makhutswi le Koki. Le Memosetha

Ntheke yena Ngwana wa gagwe ke Mmampyane le Mamokone le Matome le Mabine le Mei, le Marupini ke bona ba ga Mothsana, tha Mawoetje (1) ke, nna Phokungwana the ala the tha Mokwena Raga the pela ga le the ya ke letheyana keletse tse a ke thebe lapa le Mahufa.

39 Ditaba tsa mokhekolo Mamanyela bagwera ba Matsika le Makalape, re bolotsitse ke Timamogolo Mamanyela o be a tserwe ke Mmakhati. Mamanyela yena o belegwe Motsepula. Motsepula ke go ya khaiswi le (Lydenburg) Mamanyela yena o na le boe ge o motsisa ditaba tsa batala thsabiswa ke ge motho a ngwala a gopola gore ke yo bona o ka mo tswarisa le ge o mo tholosetsa ka ditaba gole kanya mantsu a ya gana a re ke ne o ngwala ka phensele.

40 Ditaba tsa mokhekolo Mmafofe. Mmafofe yena moroto wa gagwe ke Mangana re bolotho ga mothaba re bolotsitse ke the Kwatapene Mmafofe yena o tswala ke Mosebu wa ga Matibidi ba be ba dula Khelese (Galese). Ngwana wa Mmafofe ke Mothoka. Mothoka yena o tserwe ke Mogale, mokhekolo ngwana Mokumo le Mashepyane ke bana ba motho yo o ti ba be ba dula phokeng. Mmafofe yena o f dula Balloon ka fathe ga thaba leina la yona ke Rakubu. Khaiswi le moe go agilego Mantsana Mashepyane, monna wa gagwe ke Madubo, Madubo ke wa ga Motupa ba ga Motupa ke bona ba ga Khomana ba ba Narene, ba ga Sekororo goba thekororo ba Motupa there tha bona ke the kexx rena ba bina Khomo ba Makhutswi khoduma lerole, re boya Nkopetsi bodutha koma.

41 Mashepyane o tswalwa ke ba ga Malatsi, ba ga Malatsi ke ba Phala borwa ba Phala borwa ba kwa kowa Molalene, Madubo e be e le Monna wa Mokhomana khorone ya Makhutswi e be a dula nokeng ya Salate. O be a e ya thegorwana moe go bego go agile dikhosi tsa Makhutswi ke moe e bego go e re ge a thena khorone ya Makhutswi a thena ka go tia kati basadi ge ba mona a tia kati khorone, ba mo thabele mokhosi o tha mmona gee o tha mmona ge a khana motupa khomo yo makhutswi ba thekamoka ba thakwa ka Malapene so bona Motupa e atupisa lerole Motupa e be e le monna wa Mathele dilone ka moka gape le marumo a ntw a o be a tha tsabe, e be e le monna wa lebelo. Motupa o be a m retwa dilone ka moka e be e le molimi wa methetha metopola Merepa, Ditsekhene, Difoie, le mabele

- 42 Motupa e be e le monna wa go emega yo mosese, mothene wa gagwe le gora e be e le tsona difoiye, le mepopa o be a dula ga Nkwana o bile le ngwana wa gagwe ke Paula, yo mongwe ke Mantsopi, yo mongwe ke Mogome, yo mongwe ke Thekale Madubo. Motupa o hwile gona moe a bego a dula gona le mosadi wa gagwe Mashepyane. Ba be ba dula Khubetswane, Paola ngwana wa Madubo yena o tserwe ke Maphoo. Maphoo yena ke ngwana wa Khoro ya Makhutswi. Maphoo yena o tswala ke Mawoetje (1) bona batho ba ne di ba khoro ya Makhutswi ke bona ba go fetsa Maswatse nokeng ya Tsola-methi le bo-
- 43 DiOSE; DiOSE e be e le wa ga Moagi, Mantsopi yena o be a tsere mosadi ga Mabilo papa mosadi wa Matsopi kese-Kadiyana, Mogome yena o tsere mosadi phokene ke ngwana wa Khadishi, bakhomana ba Phokene Thekale yena o tsere mosadi Phokene ke ngwana wa Mokhomani lehono ba dula ga Nkwana ga Shikwane. Phasha ba dula Kotokolone nokene ya Salate, Salate yona e thomega ga Pelekwane ga Pelekwane ke thefate thagoya ga Mafefe, lehono mmuso o katolosa pata gore e thene ga Mafefe ke moe go epiwa ga Marelarela (Asbestos) Marelarela ke lethale le naga le dilo tsa maboya fela maboya ge o a bona o ka re a ka tuka empa ga a tuka ke Ntswelesika.
- 44 Ntswelesika e rwadiwa ka dilore go isiwa thekhowene, (Pietersburg) Salate yona e e la e lebile bothabela Salate e tsela noka ya ngwabitsi, Ngwabitsi e tsela ke Mpethane, Ngwabitsi le Salate di tsela noka ya Makhutswi, Makhutswi yona e tsela ke Le-Taba, ke ge di sethe di file thoropo ya (Lydenburg).
- 45 Mmafefe yena o thalosa gore ba ga Komana ke bona ba ba tswala nago le ba ga Mothsana. Ge ba ga Mothsana ba bona ba ga Komana ba re bathogolo. Komana yena ke ba malome wa bona ba ga Komana bona ba dula ga Komana dithabarene. Dithabarene ke khaiswi le noka ya Salate batho ba ba palakane ka baka la makhowa a go berekisa boroko. Boroko ke pereke ye batho ba berekang batha patelwe. Ke yona pereke ye the thogo go batho ba bantso le ge ba bereka ba belaela gore ke ene re tha gollelwe ye re kagego thena mo ba ka bonago masemo bano kothella, boroko ke pereke, yewe batho ba basotho ba ka thusang ke mmuso gore Maburu ba leboge basoto ka dipatela gore ba the le le ke bana le go thepela ba sa apara thelo mebeleng yam bona ke taba e ntso go Basoto

46

Ditaba tsa mokhekolo Matsie moroto ke Mangana, re bolotsitse ke Rakholokwana, ebile rena ba mathomo ka yena Rakholokwana ge a bolotsa Koma, molobe e le Thapi. Thapi ke morwedi wa the Tagwa. The Tagwa the the golo tha Makhutswi the Tagwa ke yena yo e bego e le mokhalabye wa khale the letene thena tha Makhutswi o hwile the lemone tha 1949, ka morago gage Khudu Mogatsa Mathsengwane a bewa gore ke yena mosadi yo mogolo ke yena mosadi yo mogolo ke yena khosi le gore Khudi ke yena ngwana wa gagwe the tshaba the rego

47

ekaba khosi, ge Modimo o ka mo thusa a ba le thusego the tagwa papagwe ke Mant obele wa khale ke Mantsobele wa pele (1) Matsie, ge e the rena dikharebe re bile le thala ye kholo leina thala e bile thala ya dithouma re be re phela ka tsona di thouma.

48

Thouma re be re re di fula tse dingwe re di topela fathe re be re setha dithouma ka Mahudu. Re fefere re di ye boupu ba tsona re setha le the gadi ya thegadike merogo ya lefoka batho ba be ba phela ka tsona dithouma ba bangwe ba be ba farelwa ka tsona dithouma ba be ba ehwe, ba bolawa ke ga di ba farethe. Go be go thena the ba ka diyang thona batho ba bile le thala mengwaga e mebedi pula e theane, ka morago ga yona thala yenie gwa thena thala ya Dipupudu, thelemo ka moka batho ba be ba phela ka tsona dipupudu. Dipupudu ba be ba di fula masodine, mo dithokhwene, dipupudu tsona ga tsa ka tsa ba le kotse, ka morago ga moe go bile le thala ya Mapolandana yona e bile thala ya Mapolandana, ebile thala ya Mapolandana, ebile gore pula e be e theane, batho ba Makhutswi ba be ba thuswa ke ona Mapolandana. Mapolandana ba

49

be ba ekwa thekhowene ba etha le morwa wa Maloto, leina la morwa wa Maloto ke Thesego. Thesego yena ke ngwana yo a bego a le thekhowene, yena thesego a botsa Mapolandana gore the tshaba tha Makhutswi thene thala bona ba re a re nyakene mebele ba reka mabele Pitiseborogo (Pietersburg). Ba pana dipokolo ba thisa mabele Makhutswi. Makhutswi ba be ba ema Puthe Puthe mokhosi wa kwala bathone gore go thile mabele Puthe mabele a be a rekiswa ka chaletse, dikhogo dipudi, le dikhomo lesaka ba be ba rekisa 22/6 ge ba fetsa Mapolandana ba be ba pana dipokolo go boela gona Pitiseborogo go tsa mabele thala e bonwe bokaone ka bona Mapolandana le yona ga e ka ya ba ya ba le

- 50 kotse mabele ebile mabele a maroro ke ona mofuta wa mabele go be go thena mo ba rekago gona mabele ka ge go be go thena makhowa. Pula e be e the ane e be e nele hubarene, hubarene ke moe batho ba gona ba go bona bokaone ke thoko tsela tsa kwa melalene Mapolondana e be e le ka polelo yo mongwe ke Tjefola ka polelo e be e le moruti o be a ne bathusi ba habedi bathusi e be e le Tjefola, le John ke bona bathusi ba moruti ka polelo ka thona the lemo thewe batho ba be ba sila mabele bosego ka gore mabele a be a thaethane bathone
- 51 batho ba be ba goma le tsa so reka batho ba be ba sila bosego le go fa ga ba ba be bafa ga bosego ge go thele ba pina mello le ge ba fagile bosego ba be ba forora matsego gore maopi a the bonale, gedimo ga matsego ge o ka re ge o fagile wa the fofore matsego batho ge ba thena ba lebelela ona matsego gore o ba buoswa ge o ere ga ke ya faga ba re bopi sebo mo matsegone, o thaba wa ma fa bouoswa, ka gore wena monyene ga o ya ka wa fofora matsego a mowe o bego o faga gona e bile thala ye kholo thebaka the the telle, go be go thena makhowa. Makhowa ke bona bathusi tsego batho ba Makhutswi batho ba khale khele be be ya peu ka magapene moe magapene leina la ga legapa ke thesutha. Thesutha ke leraka le le omilego le le sethego mathakene ka thona thesutha bapula lesoba le lenyana gore go thene peu, thesutha the be the bolokwa dilemo the sutha the be the tibya ka the go khati ge o lema ka yona thala ya Mapolondana, mo of le efe o be a tha rate gore o thebe gore emang mang ka yena Matsie o ne peu. Peu ba be ba eba masemone ka thona thesutha
- 52 go tsabisa bowe ba thenego le peu. Thesutha e be e re ge molimi a feditse go lema thesutha the be the otwa thsemone, peu ba be ba e themella lethekene ka lesela go tsabisa bakhopedi mo dithilene, motho o be a gasha peu byalo ka lehodu, peu le yona ba be ba e phatha ganyax le mabu gore ge o ka e bona wa thelemoge, ge o ka mona, molimi ga sha o be a uta, gore motho yowe o thare ntsetse peu, ge o ka gana motho yowe o tha go lela, gofithela ge o tha mo fa, ga a tha mo fe, go thotha yo mongwe le yena o tho go lela byalo byalo.

END S. 836.